

# Banjalučka berza hartija od vrijednosti

Dodaj Tab Moje hartije Kursna lista Poslovi Indeksi Nalozi Cijene Promet Graf Pretraži

**Moje hartije**

Dodaj Ukloni Preimenuj

Naziv

Moje hartije 1  
Moje hartije 2

**Kursna lista - Fondovi**

Ukloni

S	Oznaka	Mod	Cijena	Promjena	NK
	BLBP-R-A	SloCont	12,22	-0,16%	12,
	BLKP-R-A	SloCont	6,56	-1,35%	6,
	BRSP-R-A	SloCont	9,04	0,33%	9,01
	EINP-R-A	SloCont	26,13	1,08%	26,01
	EKVP-R-A	SloCont	6,71	0,00%	6,71
	INVP-R-A	SloCont	2,50	0,00%	2,50
	JHKP-R-A	SloCont	2,45	0,00%	2,45
	KRIP-R-A	SloCont	1,40	0,00%	1,40

**[PLRP-R-A] : Nalozi**

SUP	KK	KC	PC	PK	SUF
50	9	9,55	115		
200	8,4	9,6	3		
		9,65	20		
		9,69	84		
		9,7	62		
		9,8	20		
		9,9	20		

**[TLKM-R-A] : Graf - 6 mjeseci**

Datum	Cijena
12:07:39	6,71
12:07:40	7,25
12:07:41	7,20
12:07:42	7,15
12:07:43	7,10
12:07:44	7,05
12:07:45	7,00
12:07:46	6,95
12:07:47	6,90
12:07:48	6,85
12:07:49	6,80
12:07:50	6,75
12:07:51	6,71

## BLSE Online

Uputstvo  
za  
korištenje



## SADRŽAJ

BLSE Online	4
Hardverski zahtjevi	4
Softverski zahtjevi	4
BLSE Online interfejs	5
Osnovni izgled	5
Kašnjenje podataka	5
Rad sa prozorima	5
Kursna lista	5
Detalji o trgovanim hartijama	6
Pretraživanje	6
Praćenje simbola	6
Moje hartije	7
Višestruke radne površine	7
Radni prostor	7
Korisnički profil	8
Prijava greške	8

## BLSE ONLINE

BLSE Online je web aplikacija za praćenje trgovanja u realnom vremenu. Neke od ključnih karakteristika:

- nekoliko puta manje zauzeće mrežnog propusnog opsega<sup>1</sup>,
- intuitivan interfejs,
- potpuna sloboda kreiranja radnih površina koje odgovaraju korisnikovim navikama.

## HARDVERSKI ZAHTJEVI

- **Minimalno:** Pentium 4 procesor na 1GHz, 256 MB RAM, *dial-up* pristup Internetu, 17" monitor
- **Preporučeno:** Pentium 4 procesor na 2GHz, 512 MB RAM, *broadband* pristup Internetu, 20" monitor

## SOFTVERSKI ZAHTJEVI


BLSE Online je *thin-client* aplikacija, što znači da je od softvera na klijentskoj strani potreban samo web browser. Aplikacija koristi napredne AJAX tehnologije i poželjno je imati posljednju verziju browsera. Preporučuje se Mozilla Firefox 3 RC1 (ili noviji), a podržani su (redom po performansama):

- Mozilla Firefox 3+
- Safari 3+
- Mozilla Firefox 2
- Internet Explorer 6+
- Opera 9




<sup>1</sup> Za vrijeme trgovanja, u odnosu na prethodnu verziju opserverske aplikacije Banjalučke berze

### OSNOVNI IZGLED



### KAŠNJENJE PODATAKA

U zavisnosti od toga na koji ste se paket pretplatili, u gornjem desnom uglu stranice (pored informacije o korisničkom imenu pod kojim ste se prijavili) nalazi se informacija o tome koliko podaci koji se prikazuju kasne za podacima iz baze.



### RAD SA PROZORIMA

Informacije koje se prate organizovane su po prozorima. Tipovi prozora koji se mogu prikazivati na radnoj površini vidljivi su u gornjoj paleti alatki. Prozor se otvara klikom na odgovarajuće dugme palete, kada se otvara u centru ekrana, ili prevlačenjem (*drag & drop*) dugmeta na mjesto gdje želimo da se prozor otvori. Veličina i položaj prozora mogu se mijenjati i nakon kreiranja.

Moguće je imati do 10 prozora na jednoj površini u kojima se mogu prikazivati razne informacije, kao što su, na primjer:

- informacije o trgovanim hartijama,
- informacije o sklopljenim poslovima,
- dubina tržišta (po cijenama i po nalozima),
- vrijednosti indeksa,
- promet,
- grafikon kretanja cijene.

### KURSNA LISTA

S	Oznaka	Mod	Cijena	Promjeni	NK	NP	Max	Min	Otv	Zatv	VPT
	APBL-R-A	SloCont	0,0024	-7,69%	0,0024	0,0025	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	10:30:20
	BANJ-PO1	SloCont	100	0%		100	100	100	100	100	09:31:20
	BLBP-R-A	SloCont	12,24	0%	12,21	12,7	12,24	12,24	12,24	12,24	09:31:20
	BLKB-O-A	SloCont	88,815	0%		88,815	88,815	88,815	88,815	88,815	12:30:40
	BLPV-R-A	SloCont	0,6	-7,69%		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	11:21:10
	BOKS-R-A	SloCont	1,3	0%	1,2	1,3	1,32	1,3	1,32	1,3	11:05:40
	CJAL-R-A	Fix1	0,24	0%	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	12:01:20
	EINP-R-A	SloCont	25,85	3,4%	26	26,24	26,1	24,01	24,01	26,1	11:01:30
	EKBL-R-A	SloCont	1,2	-1,64%	1,15	1,31	1,2	1,2	1,2	1,2	09:31:20
	EKVP-R-A	SloCont	6,71	0%	6,71		6,71	6,71	6,71	6,71	09:31:20
	ELD1-R-A	SloCont	1,10	-2,64%	1,15	1,21	1,10	1,10	1,10	1,10	10:33:50

Po otvaranju, prozor *Kursna lista* sadrži kursnu listu hartija kojima se trgovalo u toku aktivnog dana trgovanja. Klikom na dugme za tip prozora (koje se nalazi u gornjem desnom uglu prozora), moguće je mijenjati tip kursne liste koja se prikazuje, a mogu se izabrati i vlastite selekcije hartija (*Moje hartije*), o čemu će riječi biti nešto kasnije. Brza promjena tipa prozora može se vršiti i sa tastature, izborom brojeva 1 do 9, odnosno slova A do Z. Kao i kod

većine drugih prozora, tabele se mogu sortirati po željenoj koloni, a kolone mogu i mijenjati mjesta.

PC	Poslov.	Količina	Vrij.
0,0024	2	205572	493
100	1	30	3000
12,24	2	78	955
88,81%	1	1	89
0,6	1	8340	5004
1,3	4	7444	9705
0,24	4	28033	6728
26,1	4	52	1347

#### 1 - Trgovane hartije

- 2 - Fondovi
- 3 - Obveznice
- 4 - Aktivne - kontinualno
- 5 - Aktivne - aukcije
- 6 - Neravnoteža na tržištu
- A - Moje hartije 1
- B - Moje hartije 2

BLSE Online je aplikacija za praćenje u realnom vremenu, što znači da će se promjene prikazivati u otvorenim prozorima skoro istog trenutka kad se dese<sup>2</sup> (ili sa odgovarajućim zakašnjenjem, zavisno od toga na koji ste se paket pretplatili). Vrijednost koja se promijeni biće uočljivo istaknuta privremenom promjenom boje ćelije u kojoj se nalazi:

- vrijednost koja se povećala ističe se zelenom bojom ćelije,
- vrijednost koja se smanjila ističe se crvenom bojom ćelije,
- novi red, ili red koji se promijenio ističe se žutom bojom

350	11,31	12,4	20
100	11,3	12,4	30

09:31:26	20	11.61	232,2
12:49:37	437	11.9	5200,3

## DETALJI O TRGOVANJU HARTIJAMA

Informacije vezane za trgovanje hartijom mogu se dobiti tako što se red u tabeli u kojoj se nalazi hartija od interesa (npr. neka hartija u tabeli *Kursna lista*, ili hartija dobijena kao rezultat pretrage iz prozora za pretraživanje) prevuče negdje na radnu površinu. Ovim se otvara novi prozor u kome će se naći dubina tržišta za izabranu hartiju. Druge

informacije vezane za ovu hartiju mogu se dobiti promjenom tipa prozora

The screenshot shows two windows. The top window is titled 'Pretraga' (Search) with the query 'telek'. It lists two entries: 'CPPS-R-A' (Čajavec PPS telekomunikacije a.d. Banja L) and 'TLKM-R-A' (Telekom Srpske a.d. Banja Luka). The bottom window is titled '[TLKM-R-A] : Nalazi' (Results for TLKM-R-A) and displays a table with columns SUP, KK, KC, PC, PK, and SUI. The table contains several rows of data.


Takođe, hartiju je moguće prevući u neki od otvorenih prozora i tada se informacije koje su eventualno bile prikazane u tom prozoru zamjenjuju odgovarajućim informacijama vezanim za prevučenu hartiju.

## PRETRAŽIVANJE

Iz prozora za pretraživanje možete jednostavno pronaći hartiju od interesa. Pronađenu hartiju prevucite na radni prostor ili u željeni prozor.

## PRAĆENJE SIMBOLA

Ponekad je korisno imati skup prozora koji će uvijek prikazivati informacije vezane za trenutno izabranu hartiju iz prozora *Kursna lista*. To se postiže uključenjem opcije praćenja simbola u odgovarajućim prozorima (preposljednje dugme u gornjem desnom ugлу prozora).




<sup>2</sup> Postoji minimalno kašnjenje od oko 5 sekundi u odnosu na promjenu stanja u sistemu za trgovanje

Podrazumijevano, praćenje simbola je omogućeno za prazne prozore, a onemogućuje se za one prozore na koje se (prevlačenjem) eksplisitno postavi hartija. Naravno, samo prozori koji prikazuju detalje o hartijama imaju ovu opciju.

## MOJE HARTIJE


Korisnik jednostavno može kreirati sopstvene liste simbola koje prati i te liste se čuvaju na serverskoj strani za svakog korisnika. Upravljanje listama simbola vrši se iz prozora *Moje hartije*. Tu je moguće dodati novu listu, ili preimenovati ili obrisati postojeću.



Prikaz željene liste vrši se:

- u prozoru *Kursna lista*, izborom odgovarajućeg tipa prozora, ili
- prevlačenjem liste iz prozora *Moje hartije* na radnu površinu, ili na prozor tipa *Kursna lista*.

Kad korisnik kreira listu, ona je inicijalno prazna. Nakon kreiranja liste, potrebno ju je otvoriti i u nju prevući simbole od interesa, iz nekog od prozora tips *Kursna lista*, ili iz prozora za pretraživanje.




Pretraga										
Hartija:	telekom									
Oznaka	Naziv									
CPPS-R-A	Čajavec PPS telekomunikacije a.d. Banja Luka									
TLKM-R-A										
<b>Kursna lista - Moje hartije 1</b>										
<b>Ukloni</b>										
S	Oznaka	Mod	Cijena	Promjeni	NK	NP	Max	Min	Ob:	
	TLKM-R-A	SloCont	1,78	1,14%	1,74	1,78	1,78	1,75	1,	1.

## VIŠESTRUKE RADNE POVRŠINE



BLSE Online podržava rad sa tabovima, pa je moguće napraviti nekoliko radnih površina, sa različitim postavkama za praćenje, između kojih se korisnik može brzo kretati i tako povećati broj prozora koje prati. Kreiranje tabova je jednostavno i svodi se na izbor opcije *Dodaj tab* (iz gornje palete alatki) i izbora njegovog naziva.

## RADNI PROSTOR



Broj, tip i raspored prozora i radnih površina moguće je sačuvati na serverskoj strani izborom opcije *Sačuvaj radni prostor*. Kasnije se sačuvani radni prostor može lako ponovo učitati izborom opcije *Učitaj radni prostor*.


## KORISNIČKI PROFIL

Informacije o korisniku mogu se dopuniti ili ispraviti izborom opcije *Profil* iz donje palete alatki. Takođe, ovo je mjesto gdje se može promijeniti lozinka korisnika.

The screenshot shows a window titled 'Korisnički profil'. Under the heading 'Informacije o korisniku', there are five input fields: 'Ime' (Name), 'Prezime' (Surname), 'Firma/Institucija' (Company/Institution), 'Email', and 'Telefon'. Each field has a placeholder text ('Unesite imena i prezime...', 'Unesite e-mail...', etc.) and a small red error icon.

## PRIJAVA GREŠKE

Kada uočite grešku u aplikaciji, najjednostavniji način da je prijavite jeste izborom opcije *Prijava greške* iz donje palete alatki. Ovdje treba samo da upišete kratak opis (minimalno 5 karaktera) i detaljan opis greške (minimalno 15 karaktera). Klikom na dugme *Pošalji* putem odgovarajućeg servisa šaljete informaciju o grešci direktno razvojnom timu.



Prijava greške | Sačuvaj radni prostor | Učitaj ra



Petra Kočića bb  
Banja Luka  
+387 51 32 60 47 ph  
+387 51 32 60 56 fax  
**[www.blberza.com](http://www.blberza.com)**

Copyright © Banjalučka berza hartija od  
vrijednosti, 2008